

**Crna Gora**

**SKUPŠTINA CRNE GORE**

**- Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje -**

Broj: 27-5/18-2/

EPA 520 XXVI

Podgorica, 28. septembar 2018. godine

## **SKUPŠTINI CRNE GORE**

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, sa 32. i 33. sjednice održanih 26. i 28. septembra 2018. godine, podnosi

### **IZVJEŠTAJ**

#### **O RAZMATRANJU PREDLOGA ODLUKE O PPPN NP „SKADARSKO JEZERO“**

Uvodno obrazloženje za Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene (PPPN) Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" dala je generalna direktorica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Dragana Čenić. Istakla je da je cilj donošenja Odluke o donošenju PPPN-a stvaranje formalne i planske pretpostavke za razvoj, organizaciju i uređenje prostora Skadarskog jezera, usklađen sa aktuelnim propisima, standardima i opredjeljenjima i principima održivog razvoja. Ukazala je da Plan prikazuje granice Nacionalnog parka u prostoru, shodno Zakonu o nacionalnim parkovima, i preciznije zonira područje u odnosu na raniji PPPN NP „Skadarsko jezero“.

Tokom diskusije ukazano je na potrebu preciziranja pojedinih odredaba i Odbor je jednoglasno odlučio da, na osnovu člana 148 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za NP „Skadarsko jezero“, podnese sljedeće amandmane:

#### **„AMANDMAN I**

U Knjizi 2, potpoglavljju „1.3. Pravni i planski osnov za izradu PPPN NP „Skadarsko jezero“, pasus 3 alineja 7, poslije riječi: „9/00“ dodaju se riječi: „52/00“.

U pasusu 5 alineja 1 prije riječi: „27/13“ dodaju se riječi: „40/10, 73/10, 40/11“.

U alineji 2 prije riječi: „59/11“, dodaju se riječi: „73/10, 40/11“.

U pasusu 7 poslije riječi: „1/14“ dodaju se riječi: „2/18“.

U pasusu 8 riječi: „„Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15, 52/16“ mijenjaju se i glase: „„Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17“.

U pasusu 10 alineja 1 prije riječi: „28/11“, dodaju se riječi: „73/10“.

U alineji 2 prije riječi: „32/11“, dodaju se riječi: „73/10“.

U alineji 3 nakon riječi: „65/08“ dodaju se riječi: „74/10 i 40/11“.

U pasusu 11 riječi: „ 54/09, 36/11 i 92/17“ mijenjaju se i glase: „21/09, 54/09, 36/11, 40/11, 73/10 i 92/17“.

U pasusu 12 nakon riječi: „2/18“, dodaju se riječi: „4/18“.

## **AMANDMAN II**

U potpoglavlju „2.3. Izvod iz Plana upravljanja NP Skadarsko jezero 2016 – 2020“, naslov „STRATEŠKI CILJEVI ZA UPRAVLJANJE NP SKADARSKO JEZERO“, podnaslov „Strateški cilj 10“ riječi: „ Javno preduzeće za nacion“, brišu se.

## **AMANDMAN III**

U potpoglavlju „2.8. PLANSKA DOKUMENTACIJA OPŠTINA BAR- 2.8.2 Izvod iz PUP-a Bar – korigovani Nacrt PUP-a (2018. g.)“, naslovu „PLANSKA OSNOVA UREĐENJA I IZGRADNJE U NASELJSKIM I VANNASELJSKIM PROSTORIMA - cjelina C) Područje Skadarskog jezera“, podnaslov „*Kriterijumi razgraničenja podcjeline C.1* Područje NP Skadarsko jezero“, riječi: „u cjelini se uključuju“ mijenjaju se i glase: „preporučuje se uključenje“, a riječi: „u cjelini se isključuju“ mijenjaju se i glase: „preporučuje se isključenje“.

## **AMANDMAN IV**

U poglavlju „2.9. Izvod iz Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore“, naslovu „Životna sredina i prirodni resursi“, pasus 2 alineja 3 riječ „izgradnja“ mijenja se i glasi „unapređenje“.

U podnaslovu „Zemljište“ riječi: „ratifikacija Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije (UN CCD) i sprovođenje mjera predviđenih tom konvencijom“ mijenjaju se i glase: „implementacija mjera propisanih Konvencijom ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi (UN CCD)“.

U podnaslovu „Sistem upravljanja životnom sredinom“ riječi: „(posebno u vezi sa slobodnim pristupom informacijama, sprovođenjem EIA, SEA i IPPC zakona,“ brišu se.

## **AMANDMAN V**

U potpoglavlju „ 2.22 Izvod iz Strateškog master plana za otpadne vode za centralni i sjeverni dio Crne Gore“, naslov „Rješavanje odvođenja budućih otpadnih voda“, u pasusu 5, riječi: „Eko toksikološka laboratorija“ mijenjaju se i glase: „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“.

## **AMANDMAN VI**

U potpoglavlju „2.28 Skadarsko jezero – Koncept prekograničnog razvoja GTZ (2007. g.)“ u pasusu 9, alineja 4 riječ „Osnivanjem“ mijenja se i glasi „Uspostavljanjem“.

## **AMANDMAN VII**

U potpoglavlju „2.33.5 Direktiva o zaštiti prirodnih i polu-prirodnih staništa faune i flore (92/43 EEC) NATURA“, u naslovu riječ „NATURA“ briše se.

## **AMANDMAN VIII**

U Knjizi 2, potpoglavlju „3.3.1.7. Speleološki objekti“, pasus 2, drugi red odozdo, i Knjizi 4, potpoglavlju „3.3.1.7 SPELEOLOŠKI OBJEKTI“, pasus 2, treći red odozdo, riječi: „od ovog juna“ brišu se.

## **AMANDMAN IX**

U potpoglavlju „3.3.3. STANJE ŽIVOTNE SREDINE“ podnaslov „Vode“ , pasus 2, nakon riječi „zaštitu“ dodaju se riječi: „prirode i“.

#### **AMANDMAN X**

U potpoglavlju „3.4. ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA“, pasus 6, riječ „buduće“ mijenja se i glasi „potencijalno“.

#### **AMANDMAN XI**

U Knjizi 2 potpoglavlju „3.7.3 Zaštićena kulturna dobra“, pasus 2, tačka 13 i Knjizi 3, potpoglavlju „3.5.4.4. Kulturna dobra u zahvatu plana“ naslov „KULTURNA DOBRA U NACIONALNOM PARKU“ tačka 16, riječ „Odrinska“ zamjenjuje se riječju „Andrijska“.

#### **AMANDMAN XII**

U potpoglavlju „3.12.3 Pješački i biciklistički saobraćaj“, pasus 4, alineja 6 riječi: „kroz maslinske“, brišu se.

#### **AMANDMAN XIII**

U potpoglavlju „3.13 Tehnička infrastruktura-3.13.1. Hidrotehnički sistemi“ u naslovu „Cetinje“, pasus 5, riječi: „Kasnovog kraja“, brišu se.

U naslovu „Nikšić“, pasus 2, prije riječi „Uticaja“ dodaju se riječi: „elaborata procjene“.

#### **AMANDMAN XIV**

U potpoglavlju „3.13.4 OTPAD“, pasus 1, riječi: „Skupština Crne Gore je uspostavila“ mijenjaju se i glase: „uspostavljen je“.

#### **AMANDMAN XV**

U Knjizi 3, u sadržaju dokumenta, naslov „PRATEĆI GRAFIČKI PRILOZI“, tačka 13 naziv: „Naselje C“ mijenja se i glasi: „Naselje Ckla“.

#### **AMANDMAN XVI**

U potpoglavlju „4.1. VIZIJA RAZVOJA“, naslovu „H) Marketing u turizmu i promocija“, podnaslovu „Kriterijumi“, riječi: „lokalnog stanovništva“ mijenjaju se i glase: „stanovnika“.

#### **AMANDMAN XVII**

U Knjizi 2, potpoglavlju „5.4.1. Zaštita prirode“, naslov „Zaštita od međunarodnog značaja“, pasus 1 i Knjizi 4, potpoglavlju „3.3.4 ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA“, pasus 2, riječ „wetland“ mijenja se i glasi „močvarnih“.

#### **AMANDMAN XVIII**

U potpoglavlju „5.7.3 Sportsko – rekreativni turizam“, podnaslovu „Veslanje u kajacima i kanuima“ riječ „kajakarenje“ mijenja se i glasi „kajakaštvo“.

#### **AMANDMAN XIX**

U potpoglavlju „5.7.11 Marketing i brendiranje“, naslovu „Mjera 4 - USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG INTERNOG MARKETINGA ZA ODREDIŠTE SKADARSKO JEZERA“, pasus 2, riječi: „Osim toga, lokalno stanovništvo nije dobro informisano o ograničenjima predviđenim zakonom u cilju očuvanja životne sredine i ne znaju tačne granice Nacionalnog parka niti znaju u kojim oblastima mogu da obrađuju zemlju, izgradnju ili da na pecanje.“ mijenjaju se i glase: „Osim toga, lokalno stanovništvo nije dobro

informisano o ograničenjima predviđenim zakonom u cilju očuvanja životne sredine i ne znaju tačne granice Nacionalnog parka niti znaju u kojim oblastima mogu da obrađuju zemlju i grade.“

#### **AMANDMAN XX**

U potpoglavlju „5.7.14.Ostale privredne djelatnosti“, pasus 2, riječ „potrajnost“ mijenja se i glasi „stabilnost“.

#### **AMANDMAN XXI**

U potpoglavlju „5.7.15 Koncesiona područja“, naslovu „Koncesije na geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina“ poslije riječi: „65/08“ dodaju se riječi: „74/10, 40/11“ i poslije riječi: „28/11“ dodaju se riječi: „73/10“.

#### **AMANDMAN XXII**

U potpoglavlju „5.10.1 Hidrotehnički sistemi“, pasus 2, poslije riječi: „2/17“ dodaju se riječi: „80/17“.

U naslovu „Generalni zaključak za tretman otpadnih voda iz postojećih i planiranih sadržaja u granicama NP Skadarsko jezero“, pasus 4, riječ „ekosastavi“ mijenja se i glasi „ekosistemi“.

U naslovu „REGIONALNI VODOVOD“, pasus 1, riječi: „U tom“, brišu se.

U naslovu „CETINJE“, pasus 4, riječi: „u 2016. godini“ mijenjaju se i glase: „u narednom periodu“.

#### **AMANDMAN XXIII**

U potpoglavlju „5.10.5 Otpad“, pasus 6, riječi: „Selekcija otpada se ne vrši na mjestu sakupljanja, već, dok je dispozicija otpada iz naselja propisno riješena.“ mijenjaju se i glase: „ Selekcija otpada se ne vrši na mjestu sakupljanja. Dispozicija otpada iz naselja je propisno riješena.“

#### **AMANDMAN XXIV**

U potpoglavlju „5.11.3. Zaštita voda“, pasus 2, riječ „levantifikacijom“ mijenja se i glasi „utvrđivanjem“.

#### **AMANDMAN XXV**

U tabeli „Mjere i preporuke za sprječavanje negativnih uticaja na životnu sredinu“ u segmentu „Biljni i životinjski svijet, staništa i biodiverzitet“, riječi: „Potrebno je očuvanje i zaštita područja drvene vegetacije kao veoma značajnog elementa »slike predjela«, koji dominiraju planinskim pejzažem. Zbog ovih razloga gradnja objekata na ovakvim površinama nije dopuštena. Poželjno je uklanjanje osušenih stabala, a novim sadnicama kompenzovati broj osušenih tj. posječenih stabala“, brišu se.

U segmentu „Otpad“, alineja 1, riječi: „ („Sl. list RCG, br. 80/05) “ mijenjaju se i glase: „(„Sl. list CG“, br. 64/11, 39/16)“.

U alineji 11, riječi: „više od 40 tona neopasnog otpada (Zakon o upravljanju otpadom, Sl, list RCG 80/05)“ mijenjaju se i glase: „ više od 20 tona neopasnog otpada (Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 64/11, 39/16))“.

#### **AMANDMAN XXVI**

U Knjizi 4, potpoglavlju „3.3.1.6 ZEMLIŠTE“, pasus 3, riječ „moćnosti“ mijenja se i glasi „debljina“.

#### **AMANDMAN XXVII**

U potpoglavlju 3.3.2.1 FLORA, podnaslovu „Rijetke i zaštićene vrste“, pasus 2, drugi red odozdo, riječi: „personal communication“ mijenjaju se i glase: „lična komunikacija“.

#### **AMANDMAN XXVIII**

U knjizi 2, 3 i 4 riječ „bioraznolikost“ mijenja se i glasi „bioraznovrsnost“.

#### **AMANDMAN XXIX**

U knjizi 2, 3 i 4 riječi: „Mihajlovići -dio naselja Donje Selo“ mijenjaju se i glase „Mihailovići“.

#### **AMANDMAN XXX**

U knjizi 2, 3 i 4 riječi: „Gradska opština Tuzi“, u različitom padežu, mijenjaju se i glase: „opština Tuzi“, u odgovarajućem padežu.“

\*\*\*\*

Predstavnica predlagača prihvatila je predložene amandmane (30) koji, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga odluke.

Odbor je, sa sedam glasova „za“, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za NP „Skadarsko jezero“.

Odbor je ovlastio Sekretarijat Odbora da prilikom pripreme za objavu, u „Službenom listu Crne Gore“, Odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za NP „Skadarsko jezero“, u saradnji sa predlagačem, otkloni tehničke i gramatičke greške sa kojima se Odbor upoznao.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik prof. dr Petar Ivanović.

**PREDSJEDNIK ODBORA**

**prof. dr Petar Ivanović**